

## t23\_tdlat\_2

(TMU2MLpJcUxvj789KC3dyRnbdLQNxe2eW4T)

October 27, 2020

Let  $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_tdlat\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k9\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k3\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1\_subset\_1 X0 (k1\_zfmisc\_1 X1)) \Leftrightarrow (r1\_tarski X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1\_subset\_1 X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 X0)) \Rightarrow (k9\_subset\_1 X0 X1 X2 = k3\_xboole\_0 X1 X2) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (k1\_tdlat\_2 X0 (k1\_tdlat\_2 X0 X1) = k1\_tdlat\_2 X0 X1) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 X0)) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k9\_subset\_1 X0 X1 X2) (k1\_zfmisc\_1 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k1\_tdlat\_2 X0 X1) (k1\_zfmisc\_1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(X2 = k3\_xboole\_0 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. (X3 \in X2) \Leftrightarrow ((X3 \in X0) \wedge (X3 \in X1))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1\_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0)))) \Rightarrow ((X2 = k1\_tdlat\_2 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow ((X3 \in X2) \Leftrightarrow (\exists X4.(m1\_subset\_1 X4 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (u1\_struct\_0 X0))) \wedge ((X3 = k1\_tops\_1 X0 X4) \wedge (X4 \in X1))))))) \end{aligned} \quad (9)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0)))) \Rightarrow (r1\_tarski (k1\_tdlat\_2 X0 (k9\_subset\_1 (k1\_zfmisc\_1 ( \\ & u1\_struct\_0 X0)) X1 X2)) (k9\_subset\_1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) (k1\_tdlat\_2 X0 X1) (k1\_tdlat\_2 X0 X2)))))) \end{aligned}$$